

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2021

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

**MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI**

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u n'wala hu re na ndivho, vha t'angedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhistara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe (mirero na maambebe).
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

**MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE****KHETHEKANYO YA A: MAANEA**

Kha vha sedze KHETHEKENYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 11–12.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
<b>THANGANYELO</b>	<b>50</b>

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 13.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musi hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiinwe na tshiinwe.

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)****MBUDZISO YA 1****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

**1.1 Dzema le nda li kunda.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- A nga n'wala nga ndowelo mmbi ye a vha e nayo ye a i kunda.  
Tsumbo: U daha fola, u nwa halwa, nz.
- U bvisela khagala zwe zwa mu tutuwedza u sa lata fulufhelo kha u lwa na dzema ilo, u swikela a tshi bva khalo.
- Maanea aya u tea u a n'wala nga ndila ya u tou anetshela/u vhuisa mihumbulo/u buletshedza, nz.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a n'wala lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.

[50]

**1.2 Mutakalo, lupfumo lwa lushaka lu disaho ndalamo.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa a nga n'wala a tshi talutshedza/anetshela/vhuisa mihumbulo nga ha zwivhuya zwa mutakalo wa vhatu.
- Mulingiwa a nga dovha hafhu a n'wala a tshi tsivhudza nga zwine zwa nga itwa u itela u vha na mutakalo wavhudi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka luwe na luwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n'wala.

[50]

### 1.3 **Lo tsha mukosi wa lila! Vho tshinyani vhafumakadzi na vhana?**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala nga ha ushengedzwa ha vhafumakadzi na vhana.
- U tea u sumbedza u shengedzwa ha vhafumakadzi na vhana sa zwithu zwi shushaho.
- Kha sumbedze zwivhanga na nd̄ila dza u thivhela maṭudzi aya.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.4 **Thuso yanga misi mivhi.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala a tshi ṭalutshedza/anetshela/vhuisa mihumbulo nga ha thuso ye a i n̄ea muṅwe muthu o hanganeaho.
- Mulingiwa a nga dovha hafhu a sumbedza zwe zwa mu itisa uri a n̄ee thuso iyo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.5 **2020 – n̄waha wo hoṭefhadzaho ikonomi ya shango ḷashu.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ṭalutshedza/ṭandavhudza ṭhoho iyi.
- Mulingiwa a nga n̄wala a tshi sumbedza zwivhi/vhuleme vhune ha vhangwa nga u hoṭefhadzwa ha ikonomi.
- Kha sumbedze nd̄ila dzine dza nga shumiswa u khwiṅisa nyimele iyi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.6 **Vhafumakadzi, thikho ya vhubindudzi shangoni.**  
**Ni nga ima na kana na hanedzana na likumedzwa ili.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho iyi. A nga talutshedza nga ha vhukoni/u kundelwa ha vhafumakadzi kha vhubindudzi.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho nga ha vhukoni ha vhafumakadzi kha zwa vhubindudzi.
- Muñwe a nga sumbedza nga mbuno dzo dziaho u kundelwa ha vhafumakadzi kha zwa vhubindudzi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.7 **KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.7.1 **Tshifanyiso**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Mitshelo ya u kondelwa zwikoloni/dziyunivesithi.**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza/vhuisa muhumbulo nga ha dakalo le vha vha na lo musu vho vuledza pfunzo dzavho, nz.
- Kha sumbedze zwo disaho madakalo aya.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.7.2 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea t̄ho ho yo tea ho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Vhudavhidzani, tshikonanyi tsha lushaka.**
- Mulingiwa u tea u t̄ana uri 'Kilometre Square Array' ndi mini.
- Mulingiwa u tea u sumbedza ndeme ya vhudavhidzani kha lushaka.
- Kha sumbedze na tshaka dzo fhambanaho dza vhudavhidzani.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūwe na lūwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50



**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO YA 2****ADENDAMU**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso MBILI kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhistara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

**2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)****Zwi re ngomu na Tshivhumbeo.**

- Ri lavhelela mafhungo ane a vha a u humbela u tendelwa u dalela vhugalaphukha hu u itela u guda nga ha kutshilele kwa phukha dzo fhambanaho.
- Diresi mbili (ya muñwali na ya muñwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vhuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muñwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano: Ndaa/Aa.
- Thoho ya mafhungo (i tea u ñwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo ñwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu. Hu ñwalwa khumbelo nga vhudalo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muñwali u ñwala tshifani na dzina/inishiala).
- Tsaino ya muñwali.

[25]

**2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU****Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Mulingiwa u tea u țana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, ñuvha ña mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwe zwa swikelelwa zwa ndeme: pfunzo/u ñidzhenisa kha zwa vhufunzi, nz.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu ya țana zwe mufu a zwi swikelela vhutshiloni nga nțhani ha kereke.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha ño mu humbula ngazwo.
- Mashaka a tsini e a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhođo u bva kha muța, nz.

[25]

### 2.3 ATHIKILI YA MAGAZINI

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Thoho i kungaho/i takadzaho.  
Tsumbo: Tsivhudzo kha vhareili.
- Athikili i tea u faredza tsivhudzo kha vhareili vhane vha shumisa gondo ilo.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muniwali.
- Mvulatswinga: Ndi hune muniwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo – u tsivhudza vhareili.
- Mutumbu: Hu tandavhudzwa mihumbulo ya fhungo la u reila nga u londa musi wa manyadi na khuli ho katelwa na fhethu hune bada ya vha hone.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figura dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone. [25]

### 2.4 RIVIYU

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Riviyu iyi i tea u tana rizotho i no khou rivuwiwa yo livhiswaho kha Khoru ya Musanda.
- Mvulatswinga: U thathuvha rizotho i no khou rivuwiwa.
- Mutumbu: Mafhungothangeli sa lushaka lwa rizotho/vhashumi/zwifhato/zwimvumvusi na zwiwe.
- Thalutshedzo ya rizotho: Hu nekedzwa manweledzo nga ha rizotho.
- Makumedzwa: U nekedza kufhatelwe kwa rizotho u ya nga kuvhonele kwa musedzulusi.
- Hu shumiswa luambo lwa tshifhinga tsha zwino.
- Divhaipfi i vhe i gobolaho, i sumbedzaho kufhatelwe kwa rizotho iyi.
- Magumo: U nweledza mawanwa. [25]

## 2.5 MUFHINDULANO

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mufhindulano uyu u tea u disendeka kha nyambedzano vhukati ha muofisiri na muduhulu, ndivho hu u eletshedza muofisiri nga ha kufarelwe ku si kwavhuḍi kwa vhaaluwa u bva kha ku sa takadzi u ya kha hu fushaho.
- Thoho: Kha i vhe ye a randelwa yone.

### Tsumbo: Nyeletshedzo ya kufarele kwa vhaaluwa.

- Mvulatswinga: Kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu nekedzwe nyimele.
- Kha hu bviselwe khagala nyeletshedzo yo livhiswaho kha muofisiri nga ha kufarelwe kwa vhaaluwa, nz.
- Hu niwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni. Nyeletshedzo kha vhalingiwa zwi tshi kwama kuambele kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u buletshedzwa.
- Magumo: Muiwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiwe zwa u vhina mafhungo awe o zwi vhea ngomu zwitangini. [25]

## 2.6 TSHIPITSHI

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u totomodza na u bvisela khagala bembela la u tambudzwa na u vhulahwa ha vhana na vhafumakadzi.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.
- Tsumbo: **U tambudzwa na u vhulahwa ha vhana na vhafumakadzi.**
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetsheshelesi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na radzhistara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50  
MARAGAGUTE: 100

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipiḁa zwiḁanu (5) zwiḁulwane zwa ḁalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiḁwe na tshiḁwe tsha izwo zwipiḁa zwa ḁalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipiḁa zwiḁhili: tshipiḁa tsha nḁha na tsha fhasi, tshiḁwe na tshiḁwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nḁha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ḁOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b>  (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ḁanganedzaho mafhungo na nyimele  <b>MARAGA 30</b>	Maimo a nḁha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/ ḁokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuḁali, i ḁokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoḁhe na ḁoho nahone zwa takadza -Hu na vhuḁanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lonzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muḁe -Vhuḁanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lonzhedzana zwo teaho	-Phindulo yo polikaho tshoḁhe -Mihumbulo yo ḁangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Ndi zwa nḁhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoḁhetshoḁhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuḁali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhuḁi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuḁdzetudze huriwe vhu khakhisaho muḁoḁo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḁaḁisa -U shaedza vhuḁanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ḁoho/ mbudziso -U polika tshoḁhe na u sa tsha tea lwa tshoḁhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

## KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

<b>LUAMBO, TSHITAILA &amp; U DZUDZANYA</b> Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiiga zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nthā	14–15	10–11	6–7	2–3	0
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe.
<b>MARAGA: 15</b>	Maimo a fhasi	12–13	8–9	4–5	0–1	
		-Luambo ndi lwa nthā vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhuṭuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuṭudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiitukuṭuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
<b>TSHIVHUMBEO</b> Zwiṭalusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.		5	4	3	2	1
		-Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshotheshothe.	-Kubvedzele kwa thoho kwo lunhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziṭwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo ḍala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>		40–50	30–39	20–29	10–19	0–9

## KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele  <b>MARAGA 15</b>	<b>13–15</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuniwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku	<b>7–9</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	<b>4–6</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muṭwalo na mupeleṭo  <b>MARAGA 10</b>	<b>9–10</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhukhakhi nahone zwo tangedzaho -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>22–25</b>	<b>17–20</b>	<b>12–15</b>	<b>7–10</b>	<b>0–5</b>